

**SAS-SuperP OSIGURANJE AD  
BIJELJINA**



23-07-2021

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
30.06.2021. GODINE**

**Bijeljina, juli 2021. godine**

## 1. OSNIVANJE I DJELATNOST

U skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br. 17/05, 1/06, 64/06 i 74/10) Agencija za osiguranje Republike Srpske izdala je Rješenje broj 4.05-501-1/16 od 09.06.2016. godine kojom je data dozvola za rad za obavljanje djelatnosti neposrednog osiguranja u vrstama neživotnih osiguranja i to:

- osiguranje od građanske odgovornosti, koje uključuje vrste osiguranja 10, 11. i 12. klasifikovane u Odluci o vrstama osiguranja (Službeni glasnik Republike Srpske broj 57/06) i Uputstva o primjeni odluke o vrstama osiguranja (Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/07).

Na osnovu Ugovora o osnivanju Akcionarskog društva „SAS-SuperP OSIGURANJE“ Bijeljina broj OPU- 650/2016 od 17.05.2016 i Rješenja Agencije za osiguranje Republike Srpske broj 4.05-501-1/16 od 09.06.2016. godine, Okružni privredni sud u Bijeljini, Rješenjem o registraciji broj 059-0-Reg-16-000 405 od 16.06.2016. godine upisalo je osnivanje Akcionarskog društva za osiguranje „SAS-SuperP OSIGURANJE“, BIJE LJINA, odnosno pod skraćenim nazivom: „SAS-SuperP OSIGURANJE“, a.d., BIJE LJINA. Sjedište Društva se nalazi u Bijeljini, Trg Draže Mihajlovića broj 12. Matični broj Društva je: 11146015. JIB: 4404049960008.

Osnivači, odnosno akcionari Društva su:

- 1) Veljko Đukić, iz Laktaša, ulica Kninska broj 6,
- 2) Miodrag Stojanović, iz Bijeljine, Trg Draže Mihajlovića broj 14 i
- 3) Rado Gavrić, iz Ugljevika, ulica Ćirila i Metodija broj 5.

Upisani i uplaćeni osnovni kapitala Društva iznosi: 2.500.000,00KM (slovima: dvamilionapetstohiljadakonvertibilnihmaraka).

Učešće u kapitalu po osnivačima iznosi:

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1) Veljko Đukić.....       | 1.250.000,00 KM ili 50%, |
| 2) Miodrag Stojanović..... | 625.000,00 KM ili 25%.   |
| 3) Rado Gavrić.....        | 625.000,00 KM ili 25%.   |

Lice ovlašteno za zastupanje u unutrašnjem i vanjskom prometu je Natalija DeliĆ-Lujić, Peljave bb Lopare, direktor Društva.

Djelatnost Društva je:

- 65.12. – Ostalo osiguranje,
- 65.20. – Reosiguranje,
- 66.21. – Procjena rizika i štete,
- 66.29. – Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzionim fondovima.

Na osnovu Rješenja o registraciji broj 05-0-Reg-16-000 857 od 07.11.2016. godine izvršena je promjena lica ovlaštenog za zastupanje Akcionarskog društva za osiguranje „SAS-SuperP OSIGURANJE“, BIJELJINA, pa je kao direktor, tj. Lice ovlašteno za zastupanje upisan:

- Nikola Gavrić, ul. Ćirila i metodija broj 5 Ugljevik.

Na osnovu Rješenja o registraciji broj 05-0-Reg-16-000 926 od 15.12.2016. godine izvršena je promjena djelatnosti (brisanje djelatnosti 65.20. reosiguranje) Akcionarskog društva za osiguranje „SAS-SuperP OSIGURANJE“, BIJELJINA, tako da je djelatnost Društva:

65.12. – Ostalo osiguranje,  
66.21. – Procjena rizika i štete,  
66.29. – Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzionim fondovima.

Rješenjem Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka broj 01-12015/16 od 14.07.2016. godine izvršena je registracija HOV:

Naziv emitenta „SAS-SuperP OSIGURANJE“, BIJELJINA,  
Sjedište emitenta: Trg Ćenerala Draže Mihajlovića 12,  
MB 11146015,  
Broj računa emitenta 20436768,  
vrsta hartije: akcije,  
klasa hartije: redovne akcije klase A,  
lokalne oznake hartije: SSOS-R-A,  
broj hartija: 2500,  
nominalna vrijednost hartije 1.000,00 KM,  
ukupna nominalna vrijednost hartije: 2.500.000,00 KM,  
redni broj i tip emisije: prva emisija, zatvoreno akcionarsko društvo  
ISIN kod: BA100SSORA8,  
CFI kod: ESVUFR.

Osnivači Društva čine Skupštinu akcionara koja je obavezni organ u Društvu, a u skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br. 17/05, 1/06, 64/06 i 74/10).

Pored Skupštine akcionara obavezni organi u skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje su: Upravni odbor, Odbor za reviziju i direktor.

Društvo će se baviti neživotnim osiguranjem i to vrstama za koje je Zakonom o društvima za osiguranje („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br. 17/05, 1/06, 64/06 i 74/10) propisan minimalni osnivački kapital od 2.000.000 KM, a to su:

- osiguranje od odgovornosti za motorna vozila,
- osiguranje od odgovornosti za vazduhoplove i
- osiguranje od odgovornosti za brodove.

Odlukom o vrstama osiguranja („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br. 57/06) propisana je klasifikacija djelatnosti osiguranja po vrstama osiguranja i podklasifikacija po vrstama rizika.



Djelatnost neživotnog osiguranja klasifikovana je na 18 vrsta osiguranja, a Društvo će se baviti sljedećim:

10. Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila

Uključuje svu građansku odgovornost za nesreću koja proizilazi iz upotrebe motornih vozila na kopnu, kao i odgovornost vozara.

11. Osiguranje od građanske odgovornosti za vazduhoplove

Uključuje svu građansku odgovornost koja proizilazi iz upotrebe vazduhoplova, kao i odgovornost vozara.

12. Osiguranje od građanske odgovornosti za brodove (morska, jezerska, riječna i kanalska plovila)

Uključuje svu građansku odgovornost koja proizilazi iz upotrebe brodova, plovila ili čamaca na moru, jezerima, rijekama ili kanalima, kao i odgovornost vozara.

Društvo uz rizike u vrstama osiguranja za koje pribavlja dozvolu za rad od Agencije za osiguranje RS može pokriti rizike i iz drugih vrsta osiguranja bez pribavljanja posebne dozvole samo ako su ti rizici povezani sa glavnim rizikom, povezani sa predmetom koji je pokriven od glavnog rizika i pokriveni ugovorom koji osigurava glavni rizik.

Okružni privredni sud u Bijeljini, Rješenjem o registraciji broj 059-0-Reg-16-000 886 od 16.12.2016. godine izvršio je upis osnivanja poslovnih jedinica i to:

- Poslovna jedinica broj 1 Lopare,
- Poslovna jedinica broj 2 Ugljevik,
- Poslovna jedinica broj 3 Osmaci,
- Poslovna jedinica broj 4 Bratunac,
- Poslovna jedinica broj 5 Doboj,
- Poslovna jedinica broj 6 Banja Luka,
- Poslovna jedinica broj 7 Teslić,
- Poslovna jedinica broj 8 Zvornik,
- Poslovna jedinica broj 9 Prijedor,
- Poslovna jedinica broj 10 Prnjavor,
- Poslovna jedinica broj 11 Vlasenica i
- Poslovna jedinica broj 12 Istočno Novo Sarajevo.

U posmatranom periodu direktor Društva je bio Nikola Gavrić, upisan u sudski registar 05-0-Reg-16-000 857 od 07.11.2016 godine.

Okružni privredni sud u Bijeljini, Rješenjem o registraciji broj 059-0-Reg-17-000 202 od 01.03.2017 kao i Rješenjem o registraciji broj 059-Reg-17-000 435 od 25.05.2017. godine izvršio je upis osnivanja poslovnih jedinica i to:

- Poslovna jedinica broj 13 Rudo
- Poslovna jedinica broj 14 Trebinje
- Poslovna jedinica broj 15 Kotor Varoš
- Poslovna jedinica broj 16 Laktaši
- Poslovna jedinica broj 17 Pale
- Poslovna jedinica broj 18 Gradiška
- Poslovna jedinica broj 19 Sokolac



Okružni privredni sud u Bijeljini, Rješenjem o registraciji broj 059-0-Reg-17-000 880 od 11.09.2017. upisuje smanjenje osnovnog kapitala radi pokrića gubitka iskazanog na dan 31.12.2016.

Upisani i uplaćeni osnovni kapitala Društva iznosi: 2.420.000,00KM (slovima: dvamilionačetiristotineidvadese hiljada KM).

Učešće u kapitalu po osnivačima iznosi:

- |    |                         |                          |
|----|-------------------------|--------------------------|
| 1) | Veljko Đukić.....       | 1.210.000,00 KM ili 50%, |
| 2) | Miodrag Stojanović..... | 605.000,00 KM ili 25%.   |
| 3) | Rado Gavrić.....        | 605.000,00 KM ili 25%.   |

Okružni privredni sud u Bijeljini, Rješenjem o registraciji broj 059-0-Reg-17-001 399 od 04.12.2017. godine upisuje se smanjenje broja osnivača po osnovu Ugovora o prodaji i kupovini akcija i istupanja iz Akcionarskog društva za osiguranje SAS-SuperP OSIGURANJE Đukić Veljka.

Upisani i uplaćeni osnovni kapitala Društva iznosi: 2.420.000,00KM (slovima: dvamilionačetiristotineidvadese hiljada KM).

Učešće u kapitalu po osnivačima iznosi:

- |    |                         |                          |
|----|-------------------------|--------------------------|
| 1) | Miodrag Stojanović..... | 1.210.000,00 KM ili 50%. |
| 2) | Rado Gavrić.....        | 1.210.000,00 KM ili 50%. |

Okružni privredni sud u Bijeljini, Rješenjem o registraciji broj 059-0-Reg-17-001 507 od 20.12.2017. godine upisuje se brisanje iz sudskog registra poslovne jedinice br.13 Rudo, Uvac bb.

Okružni privredni sud u Bijeljini, Rješenjem o registraciji broj 059-0-Reg-19-000 693 od 1.08.2019. godine upisuje se poslovna jedinica br.20 Novi Grad

Okružni privredni sud u Bijeljini, Rješenjem o registraciji broj 059-0-Reg-20-000 159 od 10.03.2020. godine upisuje se poslovna jedinica br. 21 Bileća.

Rješenjem broj 059-0-Reg-20-000 332 od 25.06.2020. godine izvršeno je povećanje kapitala u iznosu od 1.000.000,00 KM tako da ukupan kapital iznosi 3.420.000,00 km, a po osnivačima: Miodrag Stojanović 1.710.000,00 KM ili 50% i Rado Gavrić 1.710.000,00 KM ili 50%.

Okružni privredni sud u Bijeljini, Rješenjem o registraciji broj 059-0-Reg-20-000 402 od 21.7.2020. godine upisuje se poslovna jedinica br 22 Modriča.

## **2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD**

### **2.1. Osnove za sastavljanje finansijskih izvještaja**

Finansijski izvještaji Društva su pripremljeni u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske.

Na osnovu odredbi Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", broj 94/15) sva pravna lica sa sjedištem u Republici srpskoj su obavezna da u potpunosti primjenjuju Međunarodne računovodstvene standarde (MRS), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI), Međunarodne standarde revizije (MSR), Kodeks etike za profesionalne računovođe i prateća uputstva, objkashjenja i smjernice koje donosi Međunarodna federacija računovođa (IFAC).

Finansijski izvještaji Društva su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrascima finansijskih izvještaja za društva za osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 63/16), i Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za društva za osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 108/15).

Finansijski izvještaji su sastavljeni po osnovu načela stalnosti poslovanja, što predpostavlja da postojeće stanje privrede Republike Srpske i buduće mjere ekonomske politike neće negativno uticati na finansijsko stanje i poslovne rezultate Društva u značajnoj mjeri. Iznosi u finansijskim izvještajima su izraženi u Konvertibilnim markama (KM). Konvertibilna marka predstavlja zvaničnu izvještajnu valutu u Republici Srpskoj.

### **2.2. Uporedni podaci**

Ugovorom o osnivanju Akcionarskog društva „SAS-SuperP OSIGURANJE“ Bijeljina broj OPU- 650/2016 od 17.05.2016 i Rješenja Agencije za osiguranje Republike Srpske broj 4.05-501-1/16 od 09.06.2016. godine, Okružni privredni sud u Bijeljini, Rješenjem o registraciji broj 059-0-Reg-16-000 405 od 16.06.2016. godine upisalo je osnivanje Društva.

Postoje uporeni podaci za prethodni period za Bilans uspjeha, Bilans tokova gotovine i za Bilans stanja i to za period od 01.01.2020-31.12.2020, godine

### **2.3. Korištenje procjenjivanja**

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva korištenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda.



### **3.PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**

#### **3.1. Prihod od premije ostalih osiguranja**

Prihod od premije osiguranja predstavljaju fakturisane iznose premije u tekućem obračunskom periodu, uvećane za prenosne premije na početku godine i umanjene za prenosne premije obračunate na kraju obračunskog perioda. Prihodi od premije osiguranja se unose u ukupan prihod u skladu sa rokovima i periodima pokrivanja rizika iz odgovarajućih ugovora o osiguranju.

Prenosna premija se izračunava da bi se obezbjedilo da bi se obuhvatili dijelovi fakturisanih premija koje se odnose na prihode narednih obračunskih perioda. Prenosna premija obračunava se metodom "pro rata temporis" na fakturisanu ukupnu premiju osiguranja.

#### **3.2. Prihod po osnovu kamata**

Prihod po osnovu kamata odnose se na obračunate kamate na sredstva deponovana u banci za pokriće 50% garantnog fonda i tehničkih rezervi, kamate po osnovu kupovine HOV i kamate na sredstva fonda za naknadu šteta Biroa ZK I rezervnog fonda Biroa ZK.

#### **3.3.Rezervisanje sredstava za nastale prijavljene, a nelikvidirane štete**

Rezervisane štete predstavljaju ukupan iznos obaveze koje su, prema razboritoj procjeni napravljenoj na osnovu objektivnih faktora, potrebno da se izvrši plaćanje šteta ostvarenih na dan bilansiranja.

Rezervisanja sredstava za nastale prijavljene, a nelikvidirane štete vrše se na osnovu procjene iznosa svake pojedinačne štete osim za štete za koje, na osnovu raspoložive dokumentacije, nije moguće izvršiti takvu procjenu, a za koje se rezervacija utvrđuje na osnovu prosječno likvidirane štete u odnosnoj vrsti osiguranja.

Štete u sporu rezervišu se u iznosu za koji se očekuje da bi mogao biti utvrđen od strane suda. Rezervisanja za indirektno troškove obrade šteta izračunava se na osnovu koeficijenta 0.5% uvećanog za odnos između troškova obrade šteta i iznosa likvidiranih šteta sa troškovima obrade, pomnoženog sa zbirom rezervi za prijavljene štete i rezerve za nastale neprijavljene štete.



### **3.4. Rezervisanja za nastale neprijavljene štete**

Rezervisanje sredstava za nastale a neprijavljene štete radi se primjenom metode triangulacije razvoja šteta, tj. Chain Ladder metodom. Ova metoda se koristi za obračun rezervacije sredstava za nastale neprijavljene štete na kraju poslovne godine, dok na kraju obračunskog perioda kraćeg od godinu dana ovaj iznos ne može biti manji od iznosa rezervi za nastale neprijavljene štete koji je utvrđen na kraju prethodne godine.

### **3.5. Troškovi tekućeg održavanja i opravki**

Troškovi tekućeg održavanja i opravki osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja iskazani su u bilansu uspjeha u stvarno nastalom iznosu.

### **3.6. Preračunavanje deviznih iznosa**

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u Konvertibilne marke po zvaničnom kursu koji je važio na dan poslovne promjene. Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u Konvertibilne marke po zvaničnom kursu koji je važio na dan bilansiranja. Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovne transakcije u stranoj valuti i prilikom preračunavanja pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspjeha.

### **3.7. Nekretnine, postrojenja i oprema**

Pod nekretninama, postrojenjima i opremom smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine. Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača uvećanoj za sve troškove nastale po osnovu dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. Dobitak koji nastane prilikom rashodovanja i prodaje osnovnog sredstva iskazuje se neposredno kao vanredni prihod u okviru ostalih prihoda. Gubitak nastao prilikom rashodovanja i prodaje osnovnih sredstava iskazuje se neposredno kao vanredni rashod u okviru ostalih rashoda.

### **3.8. Amortizacija**

Amortizacija osnovnih sredstava obračunava se po stopama, koje su određene tako da se 100 podijeli sa brojem godina korisnog vijeka trajanja sredstva. Amortizacija se obračunava na osnovicu koju čini nabavna vrijednost na početku godine kao i na nabavnu vrijednost osnovnih sredstava stavljenih u upotrebu u toku godine. Osnovna sredstva se amortizuju u jednakim godišnjim iznosima u toku predviđenog korisnog vijeka trajanja.

Jednom otpisana osnovna sredstva ne mogu se ponovo otpisivati.

Procijenjeni korisni vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava koji je služio kao osnova za obračun amortizacije i primjenjene stope za izvještajni period su sledeće:

| <i>Glavne grupe osnovnih sredstav</i> | <i>Korisni vijek<br/>(godina)</i> | <i>Stopa (%)</i> |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Građevinski objekti                   | 25-77                             | 1.30%-4.00%      |
| Kancelarijski namještaj               | 8-10                              | 10.00%-12.50%    |
| Automobili                            | 6                                 | 15.50%           |
| Kompjuteri i kompjuterska oprema      | 4                                 | 25.00%           |
| Ostala oprema                         | 6                                 | 16.60%           |

### 3.9 Investicione nekretnine

Nekretnine (zemljište i/ili građevinski objekti) koji se ne koriste za potrebe redovnog poslovanja i obavljanje djelatnosti, već se drže radi ostvarivanja prihoda od izdavanja ili radi uvećanja vrijednosti nekretnina, klasifikuju se kao investicione nekretnine, u skladu sa MRS 40-Investicione nekretnine.

Investicione nekretnine početno se priznaju po nabavnoj vrijednosti koja se satoji od nabavne cijene uvećane za sve zavisne troškove nabavke, a umanjene za bilo kokve trgovinske popuste i rabate.

Nakon početnog priznavanja, investicione nekretnine se vrednuju po metodi fer vrijednosti i ne podliježu obavezi obračunavanja amortizacije, kao ni utvrđivanja eventualnog obezvrjeđenja.

Fer vrijednost investicionih nekretnina je njihova tržišna vrijednost koja se utvrđuje putem procjene kvalifikovanih procijenitelja, na osnovu cijena sa aktivnog tržišta.

Dobici ili gubici nastali zbog promjene fer vrijednosti investicionih nekretnina priznaju se kao prihod, odnosno rashod perioda u kojem su nastali.

Naknadni troškovi vezani sa investicionim nekretninama, računovodstveno se obuhvataju na način utvrđen za nekretnine, postrojenja i opremu.

### 3.10. Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju

Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju prvobitno se iskazuju po nabavnoj vrijednosti, a na dan bilansa stanja po tržišnoj vrijednosti . Promjena tržišne vrijednosti ovih hartija od vrijednosti su priznaju direktno u kapital kroz bilans stanja u korist nerealizovanog dobitaka po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju odnosno na teret nerealizovanog gubitka po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju .



### 3.11. Obezvrjeđenje vrijednosti imovine

Na dan bilansa stanja, rukovodstvo Društva analizira vrijednost osnovnih sredstava prikazanih u finasijskim izvještajima. Ukoliko postoji indicija da za neko osnovno sredstvo postoji obezvređenje , nadoknadivi iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvređenja. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti iskazane u finansijskim izvještajima, vrijednost sredstva iskazanog u finansijskim izvještajima se smanjuje do iznosa nadoknadive vrijednosti.

Obezvrjeđenje se priznaje kao trošak tekućeg perioda i evidentira u okviru ostalih poslovnih rashoda, ukoliko sredstvo nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se obezvrjeđenje tretira kao smanjenje revalorizacije rezerve do revalorizovanog iznosa.

Ako se kasnije poništi obezvrjeđenje, vrijednost sredstva prikazanog u finansijskim izvještajima se povećava do promijenjene procjene nadoknativog iznosa, ali tako da povećana vrijednost prikazana u finansijskim izvještajima ne prelazi iznos koji bi bio prikazan da u proteklm godinama nije računalo obezvrjeđenje. Poništenje obezvrjeđenja se računa kao prihod tekućeg perioda, ukoliko sredstvi nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se poništenje obezvrjeđenja tretira kao povećanje revalorizacije rezerve.

### 3.12. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani se iskazuju po nominalnoj vrijednosti na dan ulaganja.

### 3.13. Potraživanja za premije

Potraživanja za premije obuhvataju potraživanja za premije i učešće u naknadama šteta u zemlji i inostranstvu.

Ukoliko postoji vjerovatnoća da Društvo neće biti u stanju da naplati sve dospjele iznose prema ugovorenim uslovima, rukovodstvo procjenjuje iznos ispravke vrijednosti kojim se potraživanje svodi na realnu vrijednost terećenjem ostalih rashoda.

Indirektan otpis potraživanja za premije vrši se na osnovu razvrstavanja potraživanja u sledeće kategorije:

| Kategorija potraživanja | Starost potraživanja u danima | % otpisa |
|-------------------------|-------------------------------|----------|
| Prva kategorija         | do 90                         | 5,00     |
| Druga kategorija        | 91-180                        | 25,00    |
| Treća kategorija        | 181-270                       | 55,00    |
| Četvrta kategorija      | preko 270                     | 100,00   |

### 3.14. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju gotovinu u blagajni i na računima kod komercijalnih banaka.



### **3.15. Izdvojena sredstva za preventivu**

Izdvojena sredstva za preventivu obrazuju se u visini od  
- 1 % od bruto premije autonezgode.

### **3.16. Porezi i doprinosi**

#### **Porez na dobit**

Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit ("Službeni glasnik RS" broj 94/15), a koji se primjenjuje od 01. januara 2016. godine. Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava primjenom propisane stope od 10% na osnovicu utvrđenu poreskim bilansom, koja predstavlja iznos dobiti prije oporezivanja korigovanu za usklađivanje prihoda i rashoda, a u skladu sa poreskim propisima Republike Srpske.

Poreskim propisima Republike Srpske ne predviđa se mogućnost da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povrat poreza plaćenog u prethodnim periodima, ali se omogućava da gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu koristiti za umanjene poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

#### **Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata**

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata predstavljaju plaćanja prema važećim republičkim i opštinskim propisima radi finansiranja raznih komunalnih i republičkih potreba. Ovi porezi i doprinosi uključeni su u okviru rashoda poreza i doprinosa.

#### **Porez na dodatu vrijednost**

Zakonom o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH" broj 9/05 i 35/05) uvedena je obaveza i regulisan je sistem obračuna i plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV) na teritoriji BiH, počev od 01. januara 2006. godine, čime je zamjenjen dotadašnji sistem oporezivanja porezom na promet proizvoda i usluga.

Članom 25. navedenog Zakona usluge osiguranja i reosiguranja su oslobođene plaćanja poreza na dodatu vrijednost.

Društvo nije u sistemu PDV-a zbog toga što nije dostignut prag propisanog cenzusa za ulazak u sistem.

### 3.17. Beneficije za zaposlene

U skladu sa propisima Republike Srpske, Društvo je obavezno da uplaćuje doprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret poslodavca u iznosima koji se obračunavaju primjenom zakonom propisanih stopa. Društvo ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenog iznosa u korist odgovarajućeg državnog fonda. Doprinosi se knjiže na teret rashoda u periodu na koji se odnose.

*Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS" broj 1/16) članom 132 stav 1. alineja 5. i članom 135. propisano je da poslodavac isplaćuje zaposlenom otpremninu prilikom odlaska radnika u penziju i jubilarne nagrade za ostvareni staž kod poslodavca a na osnovu utvrđene visine i načina ostvarivanja utvrđenog kolektivnim ugovorom.*

*Ukoliko se visina ovih naknada ne utvrdi kolektivnim ugovorom ova oblast će se regulisati Odlukom Vlade Republike Srpske.*



## I. NAPOMENE UZ BILANS STANJA

### 1.1. Nematerijalna ulaganja

Promjene na ostalim nematerijalnim ulaganjima

|                                 | Nematerijalna ulaganja |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>Nabavna vrednost</b>         |                        |
| Stanje, 1. januara 2021. godine | 14.040,00              |
| Direktna povećanja u toku god.  |                        |
| Prenos na invest. nekretnine    |                        |
| Rashodovanje i prodaja          |                        |
| Stanje, 30.jun 2021. god        | 14.040,00              |
| <b>Ispravka vrednosti</b>       |                        |
| Stanje, 1. januara 2021. godine | 10.296,00              |
| Amortizacija                    | 1.404,00               |
| Prenos na investic. nekretnine  |                        |
| Rashodovanje i prodaja          |                        |
| Stanje, 30.jun 2021. god        | 11.700,00              |
| <b>Sadašnja vrijednost</b>      |                        |
| Stanje, 31.decembar 2020. god   | 3.744,00               |
| - 30. juna 2021 godine          | 2.340,00               |

## 1.2. Nekretnine i oprema

|                                   | Zemljište | Građevinski objekti | Oprema     | Invest. nekretnine | Ukupno       |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|------------|--------------------|--------------|
| <b>Nabavna vrednost</b>           |           |                     |            |                    |              |
| Stanje, 1. januara 2021. godine   | 0,00      | 47.666,66           | 222.581,45 | 1.455.160,14       | 1.725.408,25 |
| Direktna povećanja u toku god.    | 0,00      |                     | 4.000,00   |                    | 4.000,00     |
| Prenos na investicione nekretnine | 0,00      |                     |            |                    |              |
| Procjena vrijednosti nekretnina   | 0,00      |                     |            |                    |              |
| Rashodovanje i prodaja            | 0,00      |                     |            |                    |              |
| Stanje, 30. juni 2021. god        | 0,00      | 47.666,66           | 226.581,45 | 1.455.160,14       | 1.729.408,25 |
| <b>Ispravka vrednosti</b>         |           |                     |            |                    |              |
| Stanje, 1. januara 2021. godine   | 0,00      | 2.081,96            | 108.947,38 |                    | 111.029,34   |
| Amortizacija                      | 0,00      | 322,20              | 13.579,19  |                    | 13.901,39    |
| Prenos na investicione nekretnine |           |                     |            |                    |              |
| Procjena vrijednosti nekretnina   |           |                     |            |                    |              |
| Rashodovanje i prodaja            |           |                     |            |                    |              |
| Stanje, 30. juna 2021. god        | 0,00      | 2.404,16            | 122.526,57 |                    | 124.930,73   |
| <b>Sadašnja vrijednost</b>        |           |                     |            |                    |              |
| Stanje, 30. juna 2021. god        | 0,00      | 45.262,50           | 104.054,88 | 1.455.160,16       | 1.604.477,52 |
| - 1. Januara 2021. Godine         | 0,00      | 45.584,70           | 113.634,07 | 1.455.160,16       | 1.614.378,90 |

## 1.3 Dugoročni finansijski plasmani

| <b>Dugoročni finansijski plasmani</b>                               | <b>31.12.2020</b>   | <b>30.06.2021</b>   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Dugoročni finansijski plasmani                                      | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        |
| Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju                         | 787.058,43          | 988.866,71          |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani                               | 415.155,76          | 439.874,84          |
| Ispravka vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | 251.100,79          | 258.635,59          |
| <b>UKUPNO</b>                                                       | <b>3.953.314,98</b> | <b>4.187.377,14</b> |

## Dugoročni finansijski plasmani

Društvo je uložilo u depozite kod banka sredstva za pokriće tehničkih rezervi i 50% minimalnog garantnog fonda kako slijedi:

| <b>Dugoročni depoziti</b>                          | <b>31.12.2020</b>   | <b>30.06.2021</b>   |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Sredstva za pokriće 50% minimalnog garantnog fonda |                     |                     |
| Pro credit Bank dd                                 | 200.000,00          | 200.000,00          |
| Sparkasse Bank dd                                  | 200.000,00          | 200.000,00          |
| Sberbank ad                                        | 200.000,00          | 200.000,00          |
| Addiko Banka ad                                    | 200.000,00          | 200.000,00          |
| MF Banka ad                                        | 200.000,00          | 200.000,00          |
| Nova banka                                         | 250.000,00          | 250.000,00          |
| Naša Banka                                         | 250.000,00          | 250.000,00          |
|                                                    | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> |
| Sredstva za pokriće tehničkih rezervi              |                     |                     |
| Pro credit Bank dd                                 | 350.000,00          | 350.000,00          |
| Nova Banka ad                                      | 150.000,00          | 150.000,00          |
| MF Banka ad                                        | 150.000,00          | 150.000,00          |
| Ziraat Banka ad                                    | 350.000,00          | 350.000,00          |
|                                                    | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>UKUPNO</b>                                      | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> |

Dugoročni finansijski plasmani u zemlji su depoziti oročeni iz slobodnih novčanih sredstava u poslovnim bankama za pokriće tehničkih rezervi i 50% minimalnog garantnog fonda, što je prikazano u narednom pregledu:

| Naziv banke                                         | Datum oročenja | Broj mjeseci | Datum dospjeća | Broj ugovora        | Iznos (u KM)        | Kam. stopa |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|
| Sredstva za pokriće 50% minimalnog garantnog fonda: |                |              |                |                     |                     |            |
| Sberbank ad Banja Luka                              | 23.07.2018     | 36           | 23.07.2021     | 567-151-55702632-23 | 200.000,00          | 1,00       |
| MF banka ad Banja Luka                              | 26.07.2018     | 36           | 26.07.2021     | 102-20539/2018      | 200.000,00          | 2,20       |
| Sparkasse Bank dd BiH                               | 30.07.2018     | 36           | 30.07.2021     | 37783               | 200.000,00          | 1,20       |
| Addiko Bank ad Banja Luka                           | 20.07.2018     | 36           | 20.07.2021     | 18266989            | 200.000,00          | 1,25       |
| ProCredit Bank dd Sarajevo                          | 23.07.2018     | 36           | 23.07.2021     | 1537/18             | 200.000,00          | 1,30       |
| Naša banka ad Bijeljina                             | 29.05.2020     | 36           | 29.05.2023     | 1115/20             | 250.000,00          | 1,90       |
| Nova banka ad Banja Luka                            | 27.05.2020     | 36           | 27.05.2023     | 1002481690          | 250.000,00          | 1,50       |
| <b>UKUPNO</b>                                       |                |              |                |                     | <b>1.500.000,00</b> |            |



| Naziv banke                            | Datum<br>oročenja | Broj<br>mjeseci | Datum<br>dospjeća | Broj<br>ugovora  | Iznos<br>(u KM) | Kam.<br>stopa |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Sredstva za pokriće tehničkih rezervi: |                   |                 |                   |                  |                 |               |
| ZiraatBank BiH dd<br>Sarajevo          | 17.07.2020        | 24              | 17.07.2022        | 1863415570099093 | 200.000,00      | 1,30          |
| ZiraatBank BiH dd<br>Sarajevo          | 11.05.2020        | 24              | 11.05.2022        | 1863415570095116 | 150.000,00      | 1,30          |
| ProCredit Bank dd<br>Sarajevo          | 21.10.2020        | 36              | 21.10.2023        | 2096-1/20        | 100.000,00      | 1,20          |
| ProCredit Bank dd<br>Sarajevo          | 14.12.2020        | 18              | 14.06.2022        | 2537/20          | 250.000,00      | 1,20          |
| MF banka ad Banja Luka                 | 13.01.2020        | 48              | 13.01.2024        | 102-275/2020     | 150.000,00      | 1,70          |
| Nova banka ad Banja<br>Luka            | 20.01.2020        | 36              | 20.01.2023        | 1002392581       | 150.000,00      | 1,50          |
| UKUPNO                                 |                   |                 |                   |                  | 1.000.000,00    |               |

### Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju čine ulaganja u obveznice lokalne oznake RSRS-O-K, RSRS-O-H, RSRS-O-I, RSRS-O-J, RSRS-O-M. Vrijednost i broj akcija iskazani su u sledećoj tabeli:

| Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju                            | 31.12.2020   | 30.06.2021   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju                            | 787.058,43   | 988.866,71   |
| Ispravka vrijednosti finansijskih sredstava<br>raspoloživih za prodaju | 251.100,79   | 258.635,59   |
| UKUPNO                                                                 | 1.038.159,22 | 1.247.502,30 |

Vrednovanje HOV na dan 30.06.2021. godine iskazano je u sledećoj tabeli:

| Oznaka HOV | Količina  | Cijena | Koeficijent | Vrijednost KM |
|------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| RSRS-O-H   | 36.000    | 0,9867 | 0,60        | 21.312,72     |
| RSRS-O-I   | 64.221    | 0,9845 | 0,70        | 44.257,90     |
| RSRS-O-J   | 63.480    | 0,9811 | 0,80        | 49.824,18     |
| RSRS-O-K   | 1.057.557 | 0,9792 | 0,90        | 932.003,83    |
| RSRS-O-M   | 206.569   | 0,9687 | 1,00        | 200.103,67    |
| Ukupno     |           |        |             | 1.247.502,30  |

#### Ostali dugoročni finansijski plasmani

| Ostali dugoročni finansijski plasmani   | 31.12.2020 | 30.06.2021. |
|-----------------------------------------|------------|-------------|
| Rezervni fond Biroa ZK Sarajevo         | 375.224,22 | 400.000,00  |
| Fond za naknadu šteta Biroa ZK Sarajevo | 39.931,54  | 39.874,84   |
| UKUPNO                                  | 415.155,76 | 439.874,84  |

#### 1.4. Zalihe, stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namjenjena prodaji

|                                   | 31.12.2020 | 30.06.2021 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Zalihe obrazaca stroge evidencije | 0,00       | 0,00       |

#### 1.5. Dati avansi za zalihe i usluge

|                                | 31.12.2020 | 30.06.2021 |
|--------------------------------|------------|------------|
| Dati avansi za zalihe i usluge | 922,85     | 164,35     |

#### 1.6. Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja, učešća u naknadi šteta i ostali kupci

##### Struktura potraživanja za premiju osiguranja

|                                                | 31.12.2020 | 30.06.2021 |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| Potraživanje za premiju obaveznog osiguranja   | 7.336,64   | 13.250,01  |
| - Ispravka vrijednosti potraživanja za premiju | 1.266,40   | 1.391,14   |
|                                                | 6.070,24   | 11.858,87  |

Ispravka potraživanja izvršena je za dospelu premiju osiguranja indirektnom metodom .

### Ostali kupci i ostala potraživanja

|                                                | 31.12.2020 | 30.06.2021 |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| Potraživanja po osnovu izdatih zelenih kartona | 112,00     | 332,00     |
| Potraživanja po osnovu zakupa                  | 37.000,00  | 20.000,00  |
| Ostala potraživanja                            | 70,00      | 609,01     |
| Potr.po osnovu učešća u naknadi šteta          | 0,00       | 0,00       |
| - Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja    | -37.056,00 | -20.176,00 |
| UKUPNO                                         | 126,00     | 765,01     |

### Potraživanja iz specifičnih poslova

|                                                              | 31.12.2020 | 30.06.2021 |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Potraživanja po osnovu regresa                               | 133.123,20 | 130.990,48 |
| Potraživanja iz specifičnih poslova                          |            | 0,00       |
| -Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu prava na regres | -83.028,55 | -78.872,76 |
| UKUPNO                                                       | 50.094,65  | 52.117,72  |

### Druga potraživanja

|                                                                | 31.12.2020 | 30.06.2021 |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Potraživanja za kamate i dividendu                             | 2.645,42   | 1.666,37   |
| Potraživanja od zaposlenih                                     | 0,00       | 0,00       |
| Potraživanja po osnovu pretplaćenih ostalih poreza i doprinosa | 12,17      | 12,17      |
| -Ispravka vrijednosti potraživanja                             | 0,00       | 0,00       |
| Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju             |            | 1.022,01   |
| UKUPNO                                                         | 2.657,59   | 2.700,55   |



Potraživanja za kamate odnose se na potraživanja po osnovu kamata obračunatih na sredstva fonda za naknadu šteta Biroa ZK u BiH i kamata na oročene depozite za pokriće teh.rezervi i 50% minimalnog gar.fonda.

### 1.7. Gotovina i ekvivalenti gotovine

| <b>Gotovina i ekvivalenti gotovine</b> | <b>31.12.2020</b>   | <b>30.06.2021</b>   |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Poslovni računi u domaćoj valuti       | 1.662.915,55        | 1.214.083,18        |
| Blagajna                               | 278,43              | 398,62              |
| Devizni račun                          | 315,40              | 280,01              |
| <b>UKUPNO</b>                          | <b>1.663.509,38</b> | <b>1.214.761,81</b> |

### 1.8 Aktivna vremenska razgraničenja

|                                         | <b>31.12.2020</b> | <b>30.06.2021</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Razgraničeni unaprijed plaćeni troškovi | 0,00              | 0,00              |
| Razgraničeni troškovi provizija pribave | 0,00              | 0,00              |
| Razgraničeni troškovi zarada pribave    | 243.367,91        | 243.367,91        |
| <b>UKUPNO</b>                           | <b>243.367,91</b> | <b>243.367,91</b> |

### 1.9 Kapital

Upisani i uplaćeni osnovni kapitala Društva iznosi: 3.420.000,00KM (slovima: dvamilionapetstohiljadakonvertibilnihmaraka).

Učešće u kapitalu po osnivačima iznosi:

- 1) Miodrag Stojanović..... 1.710.000,00 KM ili 50%.
- 2) Rado Gavrić..... 1.710.000,00 KM ili 50%.

Nominalna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 30.06.2021. godine iznosi 1.000,00 Konvertibilnih maraka.

|                                                             | 31.12.2020          | 30.06.2021          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Akcijski kapital                                            | 3.420.000,00        | 3.420.000,00        |
| Nerealizovani dobiti po osnovu fin.sred.rasploř. za prodaju | 251.100,79          | 258.635,59          |
| Gubitak tekuće godine                                       |                     |                     |
| Zakonske rezerve                                            | 131.155,25          | 170.640,65          |
| Neraspodjeljen dobitak predhodne godine                     | 503,12              | 725,70              |
| Neraspodjeljen dobitak tekuće godine                        | 789.707,98          | 475.520,10          |
| <b>Ukupno</b>                                               | <b>4.592.467,05</b> | <b>4.325.522,04</b> |

Neraspodjeljena dobit utvrđena na dan 30.06.2021 iznosi 475.520,10 KM

Po odluci Skupštine akcionara broj 1075/21 o raspodjeli ostvarene neto dobiti dio dobiti u iznosu od 39.485,40 KM raspoređen je u zakonske rezerve ,a iznos od 750.000,00 KM je raspoređen akcionarima i ostatak od 222.58 KM je ostao neraspoređen.

### 1.9 Dugoročna rezervisanja

Rezervisanja za izravanje rizika formiraju se za sve vrste neživotnih osiguranja i predstavljaju dugoročno rezervisanje. Ove rezerve se ne formiraju za štete koje su nastale, već se njima nivelišu buduća odstupanja od prosječnog rezultata. Rezerve za izravanje rizika ne predstavljaju jasnu obavezu iz ugovora o osiguranju i nisu predviđene po MSFI-4. Primjena MRS 19 vezana je za četiri kategorije primanja( kratkoročna primanja, primanja po prestanku zaposlenja, ostala dugoročna primanja i otpremnine). Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS" broj 1/16) članom 132 stav 1. alineja 5. i članom 135. propisano je da poslodavac isplaćuje zaposlenom otpremninu prilikom odlaska radnika u penziju i jubilarne nagrade za ostvareni staž kod poslodavca a na osnovu utvrđene visine i načina ostvarivanja utvrđenog kolektivnim ugovorom. Ukoliko se visina ovih naknada ne utvrdi kolektivnim ugovorom ova oblast će se regulisati Odlukom Vlade Republike Srpske.

### 1.10 Kratkoročne obaveze

Obaveze za premiju i specifične obaveze

|                                       | 31.12.2020    | 30.06.2021       |
|---------------------------------------|---------------|------------------|
| Obaveze premiju reosiguranja u zemlji | 0,00          | 18.200,00        |
| Ostale obaveze za premiju pro rata    | 865,34        | 378,64           |
| Ostale specifične obaveze             | 46,18         |                  |
| <b>Ukupno</b>                         | <b>911,52</b> | <b>18.578,64</b> |



Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada

|                                | 31.12.2020       | 30.06.2021       |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Obaveze za neto zarade         | 37.738,31        | 38.007,14        |
| Obaveze za porez na zarade     | 2.393,97         | 1.787,80         |
| Obaveze za doprinose na zarade | 19.660,52        | 19.491,19        |
| <b>Ukupno</b>                  | <b>59.792,80</b> | <b>59.286,13</b> |

Obaveze po osnovu zarada na dan 30.06.2021 godine odnosi se na obračunate obaveze za neto zarade, poreze i doprinose za mjesec juni 2021 godine.

Druge obaveze iz poslovanja

|                                                       | 31.12.2020       | 30.06.2021      |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Primljeni avansi                                      | 4.144,60         | 2.198,43        |
| Naknade po ugovoru o djelu i ugovoru o dopunskom radu | 1.052,74         | 1.052,74        |
| Dobavljači- povezana lica                             | 675,45           | 198,51          |
| Dobavljači                                            | 6.780,90         | 1.582,97        |
| Ostale obaveze                                        | 7,17             | 1.206,74        |
| <b>Ukupno</b>                                         | <b>12.660,86</b> | <b>6.239,39</b> |

Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze

|                                                           | 31.12.2020       | 30.06.2021      |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Obaveze za poreze i doprinose i druge kratkoročne obaveze | 14.679,02        | 3.268,49        |
| Obaveze za porez iz rezultata                             | 64.346,06        | 0,00            |
|                                                           | 0,00             | 0,00            |
| <b>Ukupno</b>                                             | <b>79.025,08</b> | <b>3.268,49</b> |

**1.11. Prenosna premija**

**Struktura prenosne premije**

| Vrsta osiguranja                             | Prenosna premija na dan 31.12.2020 | Prenosna premija na dan 30.06.2021 |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Osiguranja nezgode                           | 20.646,63                          | 21.501,05                          |
| Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila | 1.777.017,78                       | 1.720.787,18                       |
| <b>Ukupno neživotna osiguranja</b>           | <b>1.797.664,41</b>                | <b>1.742.288,23</b>                |



Obračun prenosne premije izvršen je u skladu sa Pravilnikom o tehničkim rezervama (Sl.gl. RS 116/06)-vremensko razgraničenje premije osiguranja (pro rata temporis)  
 Primjenom Pravilnika o tehničkim rezervama utvrđen je iznos u visini od 1.742.288,23 KM i za cjelokupan iznos izvršeno je rezervisanje premije u tekućoj godini.

#### 1.12. Rezervisane štete neživotnih osiguranja

| Vrsta osiguranja               | Broj šteta | Nastale prijavljene štete bez rentnih šteta | Rentne štete | Nastale neprijavljene štete | Rezervisanje za indirektne troškove obrade šteta | Ukupno u KM         |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Osiguranje od autoodgovornosti | 20         | 128.800,00                                  | 0,00         | 947.018,16                  | 46.832,90                                        | 1.122.651,06        |
| Autonezgoda                    |            | 0,00                                        | 0,00         | 46.509,73                   | 232,55                                           | 46.742,28           |
| <b>UKUPNO</b>                  |            | <b>128.800,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>993.527,90</b>           | <b>47.065,45</b>                                 | <b>1.169.393,34</b> |

## II. NAPOMENE UZ BILANS USPJEHA

### 2.1. Poslovni prihodi

Društvo je iskazalo poslovne prihode u iznosu od 1.810.405,09 KM.  
Struktura poslovnih prihoda je sledeća:

|                                                | 2020                | 2021                |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.1 Prihod od premije osiguranja             | 1.885.000,55        | 1.718.292,52        |
| 2.1.2. Prihod po osnovu učešća u naknadi šteta | 28.740,00           | 0,00                |
| 2.1.3. Prihod od ukidanja rezervisanja         | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.4. Prihodi od subvencija i podsticaja      | 0,00                | 32.113,74           |
| 2.1.5. Drugi poslovni prihodi                  | 135.461,26          | 59.998,83           |
| <b>Ukupno</b>                                  | <b>2.049.201,81</b> | <b>1.810.405,09</b> |

#### 2.1.1. Prihod od premije osiguranja

Ostvarena je fakturisana premija za 2021. godinu u iznosu od 1.662.916,34 KM. Po izvršenom obračunu prenosnih premija za 2021 godinu po kome je izvršeno povećanje prihoda iz fakturisanje premije za 55.376,18 KM, Društvo je utvrdilo visinu prihoda po osnovu premije osiguranja u iznosu od 1.718.292,52 KM na način kako slijedi:

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| -Prenosna premija iz prethodnog perioda                     | 1.797.664,41 |
| -Fakturisana premija za 2021. godinu                        | 1.662.916,34 |
| Ukupan prihod                                               | 3.460.580,75 |
| - Prenosna premija 30.06.2021 godine                        | 1.742.288,23 |
| -Ukupan prihod po osnovu premije osiguranja za 2020. godinu | 1.718.292,52 |

Raspored Premije osiguranja izvršen je u skladu sa Odlukom o maksimalnim stopama režijskog dodatka za 2021 godinu.

Raspodjela premije osiguranja za 2021. godinu izvršena je na sledeći način:

|                   | Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila | Ostale vrste osiguranja | Ukupno              |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| -Tehnička premija | 1.641.981,82                                 | 20.934,52               | 1.662.916,34        |
| -Preventiva       |                                              | 209,35                  | 209,35              |
| -Režijski dodatak | 492.594,55                                   | 7.327,08                | 499.921,63          |
| <b>Ukupno</b>     | <b>2.134.576,37</b>                          | <b>28.470,95</b>        | <b>2.163.047,32</b> |

Društvo je u 2021. godini ostvarilo obuhvat osiguranja preko prodatih polisa osiguranja (zaključenih) po osiguranjima kako slijedi:

|                                               | 2020   | 2021   |
|-----------------------------------------------|--------|--------|
| -Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila | 5866   | 5800   |
| -Ostale vrste osiguranja                      | 4859   | 4958   |
| Ukupno                                        | 10.725 | 10.758 |

### 2.1.2. Prihod po osnovu učešća u naknadi šteta

Društvo je zaključilo ugovore sa reosiguravačima "Bosna RE" Sarajevo. Za zelene karte reosiguranje se vrši preko Biroa zelene karte BiH. Sa "Bosna RE" ugovoreno je reosiguranje po osnovu "ekscedenta", a ugovoreno je pokriće iz osnova viška šteta (domaća autoodgovornost).

### 2.1.3. Drugi poslovni prihodi

Drugi poslovni prihodi iskazani su u iznosu od KM, a struktura prihoda je sledeća:

| Drugi poslovni prihodi             | 2020       | 2021      |
|------------------------------------|------------|-----------|
| -Prihod od zakupa nekretnina       | 18.000,00  | 18.000,00 |
| -Ostali prihodi-odobrenje biroa ZK | 0,00       | 2.573,69  |
| -Prihod od regresa                 | 98.137,26  | 27.661,14 |
| -Prihod od zelene karte            | 19.324,00  | 11.764,00 |
| -Prihod od otkupa štete            | 0,00       | 0,00      |
| Ukupno                             | 135.461,26 | 59.998,83 |

## 2.2. Funkcionalni rashodi

Društvo je ostvarilo rashode za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose u iznosu od 17.200,93 KM sledeće strukture:

| Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose | 2020      | 2021      |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Doprinos za preventivu                                     | 314,34    | 209,35    |
| Doprinos zaštitnom fondu                                   | 20.118,72 | 16.991,58 |
| Ukupno                                                     | 20.433,06 | 17.200,93 |

Obračun doprinosa za preventivu u skladu sa Pravilnikom o maksimalnim stopama režijskog dodataka u iznosu od 1% od zaključene premije osiguranja autonezgode.

Na osnovu obračuna Zaštitnog fonda Republike Srpske, Zaštitnog fonda BiH i Biroa ZK BiH utvrđena je visina doprinosa zaštitnom fondu za pokriće izdataka za štete po osnovu nepoznatih i neosiguranih motornih vozila.



#### 2.2.4. Naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja

Društvo je evidentiralo naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja u iznosu od 404.233,27 KM

Visina naknade šteta i ostalih naknada neživotnih osiguranja je sledeća:

|                                                                                              | 2020              | 2021              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Naknada šteta po osnovu osiguranja od obaveznog osiguranja od odgovornosti za motorna vozila | 464.033,20        | 404.233,27        |
| Rashodi po osnovu premije reosiguranja                                                       | 89.178,02         | 62.683,77         |
| Rezervacija za štete                                                                         | 209.854,74        | 191.123,89        |
| <b>Ukupno</b>                                                                                | <b>763.065,96</b> | <b>658.040,93</b> |

#### 2.2.5. Rashodi po osnovu premije reosiguranja

Društvo je iskazalo rashode po osnovu premije reosiguranja u iznosu od 62.683,77 KM za osigurane rizike iznad samoprdržaja.

Društvo je zaključilo ugovore sa reosiguravačem "Bosna RE" Sarajevo, a za zelene karte reosiguranje se vrši preko Biroa zelene karte BiH. Sa "Bosna RE" ugovoreno je reosiguranje po osnovu "ekscedenta", a ugovoreno je pokriće iz osnova viška šteta (domaća autoodgovornost).

### 2.3. Troškovi sprovođenja osiguranja

Društvo je knjigovodstveno iskazalo visinu troškova sprovođenja osiguranja u iznosu od KM sledeće strukture:

| (u KM)                                            |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                   | 2020              | 2021              |
| Troškovi amortizacije                             | 20.278,33         | 15.305,39         |
| Troškovi rezer.za ispl.nakn.i ben.zaposlenima     | 0,00              | -                 |
| Troškovi materijala, goriva i energije            | 15.370,97         | 15.726,77         |
| Troškovi provizija                                | 689,50            | 1.167,61          |
| Troškovi proizvodnih usluga, reklame i propagande | 240.009,93        | 158.608,36        |
| Nematerijalni troškovi                            | 67.326,85         | 58.070,55         |
| Troškovi poreza i doprinosa                       | 32.905,43         | 31.527,54         |
| Troškovi bruto zarada                             | 335.994,28        | 347.618,90        |
| Ostali lični rashodi i naknade                    | 20.163,11         | 15.169,77         |
| <b>Ukupno</b>                                     | <b>732.738,43</b> | <b>643.194,89</b> |

Ostvareni režijski dodatak iz zaključene premije u 2021. godini iznosi 499.921,64 KM. Ostvareni odnos troškova sprovođenja osiguranja u visini režijskog dodatka je  $(643.194,89 / 499.921,64) = 128,66\%$  tako da režijski dodatak ne pokriva troškove sprovođenja osiguranja. Visina procenta ostvarenih troškova sprovođenja osiguranja prema ostvarenoj fakturiranoj premiji iznosi  $(643.194,89 / 1.718.292,52) = 37,43\%$ .

Za pokriće troškova sprovođenja osiguranja, pored režijskog dodatka, Društvo koristi i ostale prihode i to:

- prihod od subvencija i dotacija,
- prihod od zakupa investicionih nekretnina (30% od ostvarenog prihoda),
- prihod od kamata na depozite i HOV (30% od ostvarenog prihoda),
- ostali poslovni prihodi (prihod od zelene karte),
- prihod od regresa neživotnih osiguranja i
- ostali nepomenuti prihodi.

### 2.4. Finansijski prihodi

Finansijski prihodi iskazani su u iznosu od 20.731,00 KM a nastali su po osnovu obračuna kamata po ugovorima o depozitima kod poslovnih banaka i kamata po osnovu HOV-a.

| (u KM)                   |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Finansijski prihodi      | 2020             | 2021             |
| Prihod od kamata         | 18.797,74        | 20.731,00        |
| Pozitivne kursne razlike | 0,00             | 0,00             |
| <b>Ukupno</b>            | <b>18.797,74</b> | <b>20.731,00</b> |

## 2.5. Ostali prihodi

Ostvareni ostali prihodi u 2021. godini iznose 26.112,12 KM sa sledećom strukturom:

| (u KM)                        |                 |                  |
|-------------------------------|-----------------|------------------|
| Ostali prihodi                | 2020            | 2021             |
| Napćena otpisana potraživanja | 0,00            | 21.155,79        |
| Ostali rashodi                | 1.196,93        | 4.956,33         |
| <b>Ukupno</b>                 | <b>1.196,93</b> | <b>26.112,12</b> |

## 2.6. Ostali rashodi

Ostali rashodi iskazani su u iznosu od KM čine indirektan otpis potraživanja, plaćanja administrativnih taksa i ostali rashodi a struktura je sledeća:

| (u KM)                                           |                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Ostali rashodi                                   | 2020             | 2021             |
| Rashodi po osnovu otpisa (ispravke) potraživanja | 61.444,81        | 301,44           |
| Ostali rashodi                                   | 26.390,47        | 20.989,92        |
| Gubici od osn.rash. I prod.nem.ul.os sr          |                  |                  |
| <b>Ukupno</b>                                    | <b>87.835,28</b> | <b>21.291,36</b> |

## 2.7. Ukupan neto rezultat u obračunskom periodu

U obračunskom periodu ostvaren je dobitak u ukupnom iznosu od 475.520,10 KM

## 2.8. Zarada po akciji

Na dan 30.06.2021. godine Društvo je je imalo ukupno emitovanih 3.420 akcije. Društvo nije emitovalo konvertibilne obveznice, varante, opcije ili druge hartije od vrijednosti, koje bi vlasniku dale pravo konvertovanja u akcije , zbog čega je razrijeđena zarada po akciji jednaka osnovnoj zaradi po akciji.

Društvo je u obračunskom periodu ostvarilo dobit tako da je ostvarena zarada po akciji u iznosu od 139,04 KM.

|                                  | 30.06.2020 | 30.06.2021 |
|----------------------------------|------------|------------|
| Prosječan broj akcija            | 3.420      | 3.420      |
| Emisija akcija                   | -          | -          |
| Korigovani prosječan broj akcija | 3.420      | 3.420      |
| Neto dobit                       | 435.123,00 | 475.520,10 |
| Osnovna zarada po akciji         | 127,23     | 139,04     |
| Razrijeđena zarada po akciji     | 127,23     | 139,04     |



### III. NAPOMENE UZ BILANS TOKOVA GOTOVINE

#### 3.1 Bilans tokovi gotovine

Bilans tokova gotovine pruža informacije o tome koliko je novca generisano, odnosno ostvareno iz redovnih poslovnih aktivnosti u toku godine i koliko upotrebjeno ili obezbjeđeno iz aktivnosti finansiranja ili investiranja. Ove informacije nam omogućavaju procjenu promjene neto imovine Društva, njegovu finansijsku strukturu (uključujući likvidnost i solventnost) kao i njegovu sposobnost da utiče na iznose i vremensko određenje tokova gotovine u cilju prilagođavanja promjenjivim okolnostima i prilivima.

|                                                                       | 2020                | 2021                |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti                            | 1.766.326,00        | 1.775.276,00        |
| 2. Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti                             | 1.494.650,00        | 1.293.925,00        |
| <b>3. Neto priliv/odliv gotovine iz poslovne aktivnosti (2-1)</b>     | <b>271.676,00</b>   | <b>481.351,00</b>   |
| 4. Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja                         | 168.998,00          | 21.710,00           |
| 5. Odliv gotovine iz aktivnosti investiranja                          | 650.000,00          | 201.808,00          |
| <b>6. Neto priliv/odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (4-5)</b> | <b>(481.002)</b>    | <b>(180.098,00)</b> |
| 7. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja                         | 44.000,00           | 0                   |
| 8. Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja                          | 0,00                | 750.000,00          |
| <b>9. Neto priliv/odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>       | <b>44.000,00</b>    | <b>(750.000,00)</b> |
| <b>10. Svega priliv gotovine (1+4+7)</b>                              | <b>1.979.324,00</b> | <b>1.796.986,00</b> |
| <b>11. Svega odliv gotovine (2+5+8)</b>                               | <b>2.144.650,00</b> | <b>2.245.733,00</b> |
| 12. Neto priliv gotovine                                              |                     |                     |
| 12. Neto odliv gotovine                                               | 165.326,00          | 448.747,00          |
| 13. Gotovina na početku perioda                                       | <b>1.071.476,00</b> | <b>1.663.509,00</b> |
| 14. Gotovina na kraju perioda                                         | <b>906.150,00</b>   | <b>1.214.762,00</b> |

Iz poslovnih aktivnosti ostvaren je neto priliv gotovine od 481.351,00,00KM, iz poslova finansiranja neto odliv gotovine od 180.098,00 KM, a iz poslova investiranja ostvaren je odliv gotovine u iznosu od 750.000,00 KM. Gotovina na kraju perioda jednaka je razlici gotovine na početku obračunskog perioda i neto odliva gotovine i iznosi od 1.214.762,00

#### IV. OSTALE NAPOMENE

##### 4.1. Adekvatnost kapitala

|                                           |  | (u KM)              |                     |
|-------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                                           |  | 30.06.2020          | 30.06.2021          |
| Osnovni kapital                           |  | 3.420.000,00        | 3.420.000,00        |
| Rezerve (zakonske i statutarne)           |  | 131.155,25          | 170.640,65          |
| Neraspoređena dobit ranijih godina        |  | 503,12              | 725,70              |
| Preneseni gubitak i gubitak tekuće godine |  |                     |                     |
| Otkupljene vlastite akcije                |  | 0,00                | 0,00                |
| Nematerijalna ulaganja                    |  | 4.912,00            | 2.340,00            |
| <b>Bazični kapital</b>                    |  | <b>3.546.746,37</b> | <b>3.589.026,35</b> |
| Učesnički udio                            |  | 0,00                | 0,00                |
| Nelikvidna sredstva                       |  | 350.448,46          | 400.000,00          |
| <b>Raspoloživi kapital</b>                |  | <b>3.196.297,91</b> | <b>3.189.026,35</b> |

Za vrste osiguranja kojima se Društvo bavi garantni fond ne sme biti manji od 3.000.000,00 KM. Raspoloživi kapital Društva u obračunskom periodu zadovoljava minimalno propisani iznos garantnog fonda.

##### 4.2 Tehničke rezerve

###### Struktura tehničkih rezervi

|                              | 2020                | 2021                |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Prenosna premija             | 1.774.547,95        | 1.742.288,23        |
| Rezervisane štete            | 850.819,41          | 1.169.393,34        |
| Fond preventive              |                     | 2.030,73            |
| Rezerve za izravnanje rizika |                     |                     |
| <b>Ukupno</b>                | <b>2.625.367,36</b> | <b>2.913.712,30</b> |

Sredstva tehničkih rezervi društvo je uložilo u sledeće oblike imovine:

| Red. broj | Vrsta ulaganja                                                                                                                                                            | Dozvoljeni %    | 2020         |             | 2021         |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|           |                                                                                                                                                                           |                 | Iznos KM     | Ostvareni % | Iznos KM     | Ostvareni % |
| 1         | Hartije od vrijednosti čiji je emitent ili garant BiH, Republika Srpska, Centralna banka BiH i fondovi iz člana 8. Zakona o investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske | Bez ograničenja | 1.177.929,13 | 44,87       | 1.247.502,30 | 42,84%      |
| 2         | Ulaganje u oročene depozite do 50% , u jednu banku do 20%                                                                                                                 | maks.50%        | 1.000.000,00 | 38,09       | 1.000.000,00 | 34,34%      |

|    |                                                               |                                                                                                              |                     |               |                     |               |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 3  | Sredstva na računima društva za osiguranje                    | do 10%                                                                                                       | 262.536,73          | 10,00         | 291.168,16          | 10,00%        |
| 4  | Razgraničeni troš.pribave do 10% u skladu sa odlukom Agencije |                                                                                                              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 5. | Nekretnine i dr.prava na nekretninama                         | Do 40%, a ujednu nekretninu odn.više nekretnina koje su međusobno povezane tako da čine jednu cjelinu do 20% | 184.901,50          | 10,00         | 373.011,11          | 12,81%        |
|    | <b>УКУПНО</b>                                                 |                                                                                                              | <b>2.625.367,36</b> | <b>100,00</b> | <b>2.911.681,57</b> | <b>100,00</b> |

#### 4.3. Devizni kurs

Zvanični kurs konvertibilne marke primjenjen za preračun pozicija bilansa stanja na dan 30.06.2021. godine za sledeće devize iznose:

1 EURO.....1,95583 KM.

#### 4.4. Transakcije Društva sa akcionarima ili pravnim licima u kojima društvo ima vlasnički udio

##### 4.4.1. Spisak povezanih lica

| Redni broj | Naziv pravnog/fizičkog lica | Osnov povezanosti | % učešća u osnovnom kapitalu |
|------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
|            | <b>Akcionari Društva</b>    |                   |                              |
| 1.         | Miodrag Stojanović          | Akcionar Društva  | 50% učešća ili 1710 akcija   |
| 2.         | Rado Gavrić                 | Akcionar Društva  | 50% učešća ili 1710 akcija   |



|    |                                                       |                                                                          |  |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                       |                                                                          |  |
|    | <b>Upravni odbor</b>                                  |                                                                          |  |
| 3. | Miodrag Stojanović                                    | predsjednik UO Društva                                                   |  |
| 4. | Ljubiša Dikić                                         | član UO Društva od 19.04.2019                                            |  |
| 5. | Radmila Radmilović                                    | član UO Društva od 19.04.2019                                            |  |
|    |                                                       |                                                                          |  |
|    | <b>Ključno rukovodeće osoblje</b>                     |                                                                          |  |
| 6. | Generalni direktor Društva                            |                                                                          |  |
|    |                                                       |                                                                          |  |
|    | <b>Strana predstavlja entitet koji je kontrolisan</b> |                                                                          |  |
| 7. | SAS doo Priboj, Lopare                                | kontrolisan od strane akcionara Društva Rado Gavrić i Miodrag Stojanović |  |
|    |                                                       |                                                                          |  |

#### 4.4.2 Transakcije sa povezanim licima

##### BILANS USPJEHA

##### Prihodi

| Povezano lice  | 2020             | 2021             |
|----------------|------------------|------------------|
| SAS doo Priboj | 33.398,17        | 53.113,81        |
|                |                  |                  |
|                | <b>33.398,17</b> | <b>53.113,81</b> |

##### Rashodi

| Povezano lice      | 2020              | 2021              |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| SAS doo Priboj     | 174.683,76        | 102.599,07        |
| Miodrag Stojanović | 6.600,00          | 4.600,00          |
| Slavića Stojanović |                   | 2.000,00          |
|                    | <b>181.283,76</b> | <b>109.199,07</b> |

|                      |                     |                    |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Neto prihodi/rashodi | <b>(147.885,59)</b> | <b>(56.085,26)</b> |
|----------------------|---------------------|--------------------|

## BILANS STANJA

| Bilans stanja - aktiva                                         | 2020        | 2021        |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Ostala potraživanja iz specifičnih poslova i dati avans</b> |             |             |
| SAS doo Priboj                                                 | 0,00        | 4,00        |
| <b>Ukupna aktiva</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>4,00</b> |

| Bilans stanja - pasiva            | 2020            | 2021            |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Obaveze prema dobavljačima</b> | <b>675,44</b>   | <b>198,50</b>   |
| SAS doo Priboj                    | 675,44          | 198,50          |
| <b>Ukupna pasiva</b>              | <b>675,44</b>   | <b>198,50</b>   |
| <b>Neto aktiva/pasiva</b>         | <b>(675,44)</b> | <b>(194,50)</b> |

Napomena: potraživanje po osnovu zakupa nekretnina u iznosu od 20.000,00 KM na dan 30.06. 2021. godine u cijelosti ispravljena.

### Naknade ključnom rukovodećem osoblju

|                                        | 2020      | 2021      |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
| Troškovi bruto zarada i ostale naknade | 24.603,17 | 59.375,00 |

### 4.6. Sudski sporovi

Društvo na dan 30.06.2021. godine ima 5 (pet) aktivnih sudskih sporova u kojima je Društvo tužena strana. Ukupne rezervacije za sudske sporove iznose 42.000,00 KM i odnose se na tužbe za naknadu šteta iz osiguranja od autoodgovornosti. Pregled aktivnih sudskih sporova dat je u sledećoj tabeli:

| Broj predmeta | Osnov spora   | Tužbeni zahtjev | Rezervisani iznos |
|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| AO-257/18     | Naknada štete | 6.669,00        | 8.000,00          |
| AO-258/18     | Naknada štete | 10.193,02       | 11.000,00         |
| AO-04/21      | Naknada štete | 3.458,02        | 5.000,00          |
| AO-288/20     | Naknada štete | 7.481,00        | 9.000,00          |
| AO-76/19      | Naknada štete | 9.000,00        | 9.000,00          |
| UKUPNO        |               | 36.831,04       | 42.000,00         |

Društvo na dan 30.06.2021. godine ima 9 (devet) aktivna sudska spora u kojima je Društvo tužilac a odnosi se na potraživanja po osnovu regresa za isplaćene odštetne zahtjeve ukupne vrijednosti 47.376,40 KM.

| Broj predmeta    | Datum podnošenja tužbe | Osnov spora      | Tužbeni zahtjev u KM |
|------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| R-34/19          | 18.02.2020             | Regresni zahtjev | 4.809,90             |
| R-8/17 i R-09/17 | 12.05.2020             | Regresni zahtjev | 6.854,00             |
| R-10/19          | 15.05.2020             | Regresni zahtjev | 1.897,00             |
| R-16/19          | 15.05.2020             | Regresni zahtjev | 4.468,60             |
| R-17/20          | 27.10.2020.            | Regresni zahtjev | 10.704,00            |
| R-35/19          | 01.06.2021             | Regresni zahtjev | 1.719,90             |
| R-28/19          | 04.06.2021             | Regresni zahtjev | 4.621,00             |
| R-15/17          | 15.06.2021             | Regresni zahtjev | 566,00               |
| R-32/19          | 27.05.2021             | Regresni zahtjev | 11.736,00            |
| <b>UKUPNO</b>    |                        |                  | <b>47.376,40</b>     |

Računovoda:

*J. Savić*

Savić Jelena

Br.licence :SR-1545/21



Direktor

Nikola Gavrić

*Nikola Gavrić*